

BEST AVAILABLE COPY



U.S. UTILITY Patent Application
O.I.P.E. PATENT DATE

		SCANNED	_ WOA	<u>-16-</u>	**			
de mile a	was a second of the second of	***************************************						
APPLICATION NO	CONT/PR	IOR CLASS	SUBCLASS	ART UNIT	EXAMINER			
09/6960	95 F	705	14	216				
Mitsuh	naru Kamiy	· 24	1	. 		***		
APPLICANTS		1						
8 '								
Conten	ts distri	buting app	artus					
置								
the beginning of the second	The state of the s					PTO-2040 12/99		
			and and and an experience of the second	To a second a second				
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		ISSUIN	G CLASS	IFICATIO	N.			
ORIGINAL.			ISSUING CLASSIFICATION			REFERENCE(S)		
CLASS SUBCLASS		S CLASS	The second secon			NE SUBCLASS PER BLOCK)		
		- 02.50		IBCLASS (UI	IE SUBCLASS PE	R BLOCK)		
INTERNATIONAL	CLASSIFICAT	ION		7				
								
			- -					
				-				
					Continued on Issue S	Slip Inside File Jacket		
		***		<u></u>		V		
TERMINA	L	DRAWINGS			The state of the s			
DISCLAIMER				B4-1 F	CLAIMS ALLOWED			
	**	Sheets Diwg.	Figs. Drwg.	Print Fig.	Total Claims	Print Claim for O.G.		
					-			
The term of this patent subsequent to(date)				NOTICE OF ALLOWANCE MAILED				
has been disclaimed.	(date)	(Assistant Examiner) (Date)			***************************************			
The term of this	patent shall	,				•		
not extend beyond the expiration date of U.S Patent. No								
^				1	ISSUE FEE			
					Amount Due	Date Paid		
		(Primary E	xaminer)	(Date)	•			
The terminal	_months of		5.A			ISSUE BATCH NUMBER		
this patent have been disclaimed.		(Local Indome	(Legal Instruments Examiner) (Date)					
VARNING:		······································						
he information disclosed ossession outside the U	herein may be rest S. Patent & Tradem	ricted. Unauthorized o	isclosure may be pr	ohibited by the U	nited States Code Title	35, Sections 122, 181 and 368.		
m PTO-436A		- Councied	o danionzou employ	ees and countern	ors only.			
v. 6/99)			,	FILED WITH:	(4.4.4)	FICHE CD-ROM		